



Mofikela wa Dikolobe



Ntombikayise Malaza






Lefatshe la dikolobe le ne le amilwe ke
bolwetse jo bo anamang mo phefong.

Bolwetse jo, bo ne bo le kotsi bo tshelanwa.

Kgosi ya dikolobe e ne ya re mongwe le
mongwe a bipe dinko. Dikolobe tsotlhe di nne
kwa gae.





Mme Kolobe o ne a tlapisa dikolojwana tsa gagwe gabedi ka letsatsi. O ne a batla gore di nne di le phepa gape di itekanetse.

O ne a baya dikausu mo dinkong tsa tsona go thibela tshwaetso ya bolwetse.



Rre le Mme Kolobe ba ne ba phepafatsa ntlo.

Rre Kolobe a lekola rathemphereitšha ya mongwe le mongwe.






Dikolojwana di ne di le bodutu. Di tlhoafaletse ditsala tsa tsona. Go ne go lapisa pelo go nna kwa gae ka dinako tsothle.



Nngwe ya dikolojwana, e e bidiwang
Tshwarelo, e ne e le bosilo. E ne ya tlosa
kausu mo nkong mme ya ya go tshamekela
kwa ntle.






Tshwarelo a boa a tshwerwe ke letshoroma
ebile a ethimola.



Mme Kolobe o isitse Tshwarelo kwa ngakeng.
Ngaka ya naya Tshwarelo melemo.







Tshwarelo o ne a tshwanelwa ke go nna mo ntlung dibeke di le pedi. O ne a tshwanelwa ke go robala le go ja a le esi. O ne a sa letlelelwa go tshameka le ope.



Morago ga dibeke tse pedi, Tshwarelo a fola.

Kwa bofelong, a letlelelwa go nna le ba bangwe kwa gae.





Kgosi e ne ya dira kitsiso ya gore dikolobe
tsothe di etele sepetele go entelwa go
thibela tshwaetso.

Dikolobe di ne di itumetse ebile di
gololosegile.



Bolwetse jwa nyelela mo lefatsheng la dikolobe. Mongwe le mongwe a tlosa dikausu mo dinkong tsa gagwe. Tsa phela sentle gape. Botshelo bo ne jwa nna jaaka bo ne bo ntse pele.

Mongwe le mongwe o ne a kgona go itisa le ba bangwe gape.

